

# SESWANA BUKATIRO

Buka

3

Kgweditsharo 3



basic education

Department:  
Basic Education  
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

Leina:

Tlelase:

# Mophato R BUKATIRO 3




Aa Bb Cc Dd Ee Ff  
Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm  
Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt  
Uu Vv Ww Xx Yy Zz  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

SETSWANA HOME LANGUAGE  
GRADE R – BOOK 3  
TERM 3  
ISBN 978-1-4315-0718-4  
THIS BOOK MAY  
NOT BE SOLD.



9 781431 507184



Mo dingwengeng tse tsa Kamogelo (Mophato R) Dibukatiro tsa Rainbow di bopa karolo ya togamaano ya Lefapha lo Thutotheo ya go rotloetsa tiragatso ya sekola ya bana ba Aforikaboro. Ditlholtlhomisi di supa gore ngwaga mongwe le mongwe o bana ba fiwang ditirwana tse di ba rotloetsang e bile di ba tlhotheletsa pele ba ya kwa Mophatong wa 1. ba dira botoka mo dithutong tsa dingwaga tse di latelang – bogolosegolo. mo dikolong tsa bona tsa poraemari le tsa sekontari. Ke ka moo go gatelelwang thuto ya Mophato wa R jaana.



Kharikhulamo ya Seemo sa Motheo e batla gore barutwana ba Mophato wa R ba fiwe tshono ya go godisa bokgoni jwa bona jwa pele ga go buisa, pele ga go kwala le pele ga mtesisi le go tlhalosa bokgoni jo ba tlaa bo tlhokang gore ba nne le motho o o tsepameng wa thuto gore go tle go nne bonolo mo go bona go ithuta mo Mophatong wa 1 le mo go e latelang.

Ka jalo, dibukatiro tsa Mophato wa R di ikaletse go thusa bana mo go godiseng bokgoni jo le mareo a tshimologo a botlhokwa a ba tlaa a tlhokang go bopa motho o o tsepameng wa go ithuta. Di tletse ka ditshono tse di ka thusang bana go godisa le go ikatisa tebang le bokgoni jo bo tlaa ba baakanyetsang sekolo se se tlhwaafetseng.

Pele bana ba ithuta go buisa ka tlhwaafalo ba tshwanetse go itse go tshwara buka le go phuthololo ditsebe tsa yona. le go tlhaloganya gore dibuka di bereka jang le gore di dirisiwa jang. Ba tshwanetse go tlhaloganya kgolagano fa gare ga mafoke le ditshwantsho tse di mo bukeng le go lemoga gore mafoke a a mo tsebeng a bopiwa ke medumo le gore a na le bokao. Fela jalo, pele bana ba ithuta go kwala, ba tshwanetse go tlhabolola tiriso ya dirwe tsa mmele, go ikatisa go bopa dibopego mme morago ba tswelela pele go bopa ditlhaka. Tse ke jona bokgoni jo dibukatiro tse di ikaletseng go bo godisa le go bo tlhabolola.

Re a itse gore bana bottle ga ba ithute ka lebelo le le tshwanang. mme dibukatiro tsa Mophato wa R di kgontsha barutabana go bereka go ya ka lebelo la morutwana mongwe le mongwe, mme fa go tlhokega morutabana a ka boela morago a bo a ya kwa pele mo bukeng go tsamaelana le kgolo ya ngwana. Ditirwana di tlaa thusa barutabana go lemoga makoa a bana ba nang le ona gore makoa a a baakanngwe pele ngwana a simolola sekolo se se tlhwaafetseng.



Dibukatiro di tsolotanya thuto ya Puo. Matesisi le Bokgoni jwa Botshelo go ya ka merero e le 20 di dirisa boithabiso le mekgwa e e jesang monate go ngoka maikutlo le theetsa ya barutwana. Re solo fela gore barutwana ba gago ba tlaa itumelela go dira ditirwana tsa dibukatiro tse fa ba ntse ba gola e bile ba ithuta, le gore wena jaaka morutabana wa bona o tlaa abelana kgotsa wa thusana le bona mo boithabisong jwa bona.



Mme Angie Motsheka,  
Tonakgolo ya Thutotheo

Mme Angie Motsheka,

Tonakgolo ya Thutotheo




Aa Bb Cc Dd Ee Ff  
Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm  
Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt  
Uu Vv Ww Xx Yy Zz  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

E tlhabolotswe e  
bile e tsamaelana le  
CAPS






A re opeleng




Nkosi sikelel' iAfrika  
Maluphakanyisw' uphondo lwayo,  
Yizwa imithandazo yethu,  
Nkosi sikelela, thina lusapho lwayo.




Morena boloka setjhaba sa heso,  
O fedise dintwa le matshwenyeho,  
O se boloke, O se boloke setjhaba sa heso,  
Setjhaba sa South Afrika – South Afrika.

Uit die blou van onse hemel,  
Uit die diepte van ons see,  
Oor ons ewige gebergtes,  
Waar die kranse antwoord gee,

Sounds the call to come together,  
And united we shall stand,  
Let us live and strive for freedom,  
In South Africa our land.



Alefabete



Published by the Department of Basic Education  
222 Struben Street  
Pretoria  
South Africa

© Department of Basic Education  
Third edition published in 2015

ISBN 978-1-4315-0718-4


The Department of Basic Education has made every effort to trace copyright holders but if any have been inadvertently overlooked the Department will be pleased to make the necessary arrangements at the first opportunity.

This book may not be sold.

# Mophato R

## GOLAGANTSWE

- Puogae
- Matesisi
- Bokgoni jwa Botshelo



1	Dipalangwa .....	2
2	Ditiro tse batho ba di dirang .....	12
3	Metsi .....	22
4	Mo polaseng .....	32
5	Tikologo e e itekanetseng .....	42



Ditaelo tsa mesego di kwa  
morago ga buka.



### Go Morutabana:

Barutwana ba tshwanetse go ikatisetsa tiro ya bona pele ba leka go fetsa ditirwana tse di mo dibukatirong. Go fa sekao:

- Fa e gore barutwana ba tshwanetse go sekeletsa karabo e e nepagetseng, sa ntlha ba beye setshwai mo karabong e e nepagetseng. Morago ba tshwanetse go netefatsa le morutabana gore a e nepagetse pele ba e kwala mo dibukeng tsa bona.
- Fa tirwana e batla gore barutwana ba gatise sengwe, sa nth aba e gatise pele ka menwana ya bona pele ba e gatisa ka pene kgotsa phensele.

Ela tlhoko tsweetswee: Barutwana botlhe bam o dikgatong tse di farologaneng tsa go gola. Fa o bona gore barutwana ba bangwe ba tlhoka go katisa bokgoni jwa bona jwa tiriso ya dithwe, sa ntlha ba letle go go ikatisetsa tiro yabona mo dibukeng tse di thadilweng mela go fitlha ba kgona go kwala mo dibukatirong tsa bona.



# SETSWANA


## Buka

3

Kgweditsharo 3



# Dipalangwa







A re direng

Sekeltsa ditshwantsho tsa mmala o o nepagetseng.

- Ke dipalangwa dife tse di tsamayang mo lefatsheng?
- Ke dife tse di tsamayang mo metsing?
- Ke dife tse di fofang mo moweng?

Kgomaretsa  
ditikara mo  
diphatlheng tse  
di nepagetseng.



A re bueng


Lebelela ditshwantsho. O bona eng?

O bona mefuta e e farologaneng e le mekae ya dipalangwa?

Ke bana ba bakae ba ba kgabaganyang mo bokgabaganyong jwa  
pitse e tilodi?

O dirisa sepalangwa sefe go tla sekolong?

Ke bana ba bakae mo phaposing ya gago ba ba tl Lang sekolong ka maoto?



TEACHER: Sign

Date



A re kwaleng

Thala setshwantsho go bontsha ka moo o yang kwa sekolong ka teng.

Kgweditharo 3 – Beke 1–5

Ke ya kwa sekolong ka:



1.2



Leina la me ke:



A re buiseng


Lebelela ditshwantsho ka kelotlhoko mme morago o tlottlele tsala ya gago gore go diragala eng mo setshwantshong sengwe le sengwe. Morago o akanye ka ga gore go tlaa latela eng mme o thale setshwantsho sa bofelo.

Ntšwa ya ga Nomsa le yona e batla go ya kwa sekolong mme e mo sala morago.


1



2



3



4



TEACHER: Sign

Date

I.3

Kgweditharo 3 – Beke 1–5





A re kwaleng

# n



# noko

Gatisa tlhaka ka monwana wa gago mme morago  
ka phensele. Simolola mo leronthoronthong.



Gatisa tlhaka.






1.4




A re kwaleng

Tlatsa tlhaka n o bo o reetsa modumo fa o buela mafoko kwa godimo.



Kwala leina la gago mme morago o kgomaretse setikara go supa tiro e ntle.



TEACHER: Sign

Date


7

1.5



Are baleng

Lebelela setshwantsho mme o bone gore go na le difofane, dikoloi, dillori, dithuuthuu le dibese di le kae. Morago o gatise palo e e nepagetseng fa thoko ga setshwantsho.



1	2	3	4	5
---	---	---	---	---



1	2	3	4	5
---	---	---	---	---



1	2	3	4	5
---	---	---	---	---



1	2	3	4	5
---	---	---	---	---



1	2	3	4	5
---	---	---	---	---





1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

1.6




A re direng

Fetsa go thala bese mme morago  
o e khalare.



Kwala leina la gago mme morago o kgomaretse setikara go supa tiro e ntle.



TEACHER: Sign



Date

1.7




A re bueng

Lebelela ditshwantsho mme o bue gore o bona eng.  
Dibopego tse tsa dipalangwa di fetogile jang go tswa  
bogologolong?  
Ke dikoloi dife tse di dirisiwang mo lefatsheng, mo metsing le  
mo moweng?  
Ke dibopego dife tsa dipalangwa tse di nang le maotwana?  
Gatisa o bo khalara maotwana.



1.8




TEACHER: Sign

Date



2

## Ditiro tse batho ba di dirang



batimamolelo



mokgweetsi wa  
thekesi



ngaka le mooki



makheneke

Kgomaretsa  
ditikara mo  
diphatlheng tse  
di nepagetseng.



A re bueng

Lebelela setshwantsho se segolo mme o batle  
batho botlhe ba ba re thusang.  
Bua gore ba dira eng go re thusa.  
O kgona go kgabaganya tsela fa kae?  
O kgona go bona dikoloi dife  
mo setshwantshong se?

badiri ba mo  
tseleng

TEACHER: Sign

Date





2.1



A re direng

Lebelela ditshwantsho mme o bue gore o bona eng.  
Morago o thale mola go bontsha gore motho o itekanetse.  
Morago o thale mola go bontsha gore motho mongwe le mongwe o dira eng.  
Batho ba ba re thusajang?



2.2




A re bueng

- Ke ofe wa batho ba, yo o berekang ka  
dipalangwa?  
• dikago le go di baakanya?  
• yo o re tsholang re itumetse?  
• yo o berekang ka dijo?

Kgomaretsa  
ditikara mo  
diphathlheng tse  
di nepagetseg.

## Dipalangwa



## Ditirelo




## Boitekanelo



## Dijo



Kwala leina la gago mme morago o ineye naledi ka ntsha ya tiro e ntle.



TEACHER: Sign

Date

15

2.3



A re buiseng

Gatisa ditlhaka tsa ntlha mme morago o buise mafoko.

s



selepe




sejana



sepepe


a



apole



panana



banda

t



tonki



terena



tamati

i



tlhap




tonki



inama

p



podi



pane



pene

2.4



A re buiseng

Lebelela ditshwantsho tse di mo kholomong ya ntlha mme o tlottle tsala  
ya gago gore bothata ke eng mo go nngwe le nngwe.

Morago o thale mola go bontsha gore ke mang yo o ka thusang batho ka  
bothata bongwe le bongwe jo bo mo setshwantshong sengwe le sengwe.



TEACHER: Sign

Date






2.5

A re baleng

Tshwaya diboloko tse di nang le dilwana di le 6.


Ikatise go kwala palo 6.



2.b



Leina la me ke:



A re direng

Opela mafoko a diatla.



ngaka

nga

ka

rapolasa

rapo

lasa



emelense

e me

le

n

se

moagi

mo

a

gi

mapentane

ma

pe

n

ta

ne



TEACHER: Sign

Date

19

2.7





A re kwaleng

# m



mašwi

Gatisa tlhaka ka monwana wa gago mme morago  
ka phensele. Simolola mo leronthoronthong.



Gatisa tlhaka.



2.8



A re kwaleng

Tlatsa tlhaka **m** o bo o reetsa modumo fa o buela mafoko kwa godimo.



**m**osadi



**m**etsi



**m**okoro



**m**otho



**m**ašwi



**m**orula

Kwala leina la gago mme morago o kgomaretse setikara sa tiro e ntle.




TEACHER: Sign

Date

21

3

# Metsi



A re bueng

Ke diphologolo dife tse di nnang mo metsing?


Ke dipalangwa dife tsa metsi tse o kgonang go di bona?

Bana ba dirisa eng go okobala mo godimo ga metsi?

Ke dilo dife tse o di itseng tse di kgonang go okobala mo godimo ga metsi?




Ke dilo tsa mofuta ofe tse di sa kgoneng go okobala mo godimo ga metsi?

Kgomaretsa  
ditikara mo  
diphatlheng tse  
di nepagetseng.



A re direng


Dirisa ditikara tsa gago  
go kgomaretsa masea fa  
thoko ga bommaabona.



TEACHER: Sign

Date


3.I



A re kwaleng

Kgomaretsa ditikara mo diphatlheng tse di nepagetseng. Morago o bue gore a selo se a nwela kgotsa se a okobala.

Kgomaretsa  
ditikara mo  
diphatlheng tse  
di nepagetseng.




3.2



A re direng

Thala setshwantsho sa gago o thuma, o tlhapa, o kgweetsa mokoro  
kgotsa o iketlile mo metsing kgotsa gaufi le metsi.



Leina la me ke:

TEACHER: Sign

Date

25


3.3



A re buiseng

Ke diphologolo dife mo go tse, tse di kgonang go thuma le tse di kgonang go fofa. Kgomaretса ditikara go bontsha diphologolo tse di kgonang go thuma metsing le tse di kgonang go fofa mo lefaufaung.

Kgomaretса  
ditikara mo  
diphathleng tse  
di nepagetseng.





A re baleng

Sala dipalo morago go tloga ka 1-10 mme o thuse mothobunyedi kana mothumi go bona letlotlo.



TEACHER: Sign

Date


3.5



A re kwaleng

# d

Gatisa tlhaka ka monwana wa gago  
mme morago ka phensele.  
Simolola mo leronthoronthong.



Gatisa tlhaka.



3.6




A re kwaleng

Tlatsa tlhaka **d** o bo o reetsa modumo fa o buela mafoko kwa godimo.




**d**eseke



po **\_d\_**i



le **\_d\_**i



pi **\_d\_**ipidi

2

pe **\_d\_**i



lego **\_d\_**imo

Kwala leina la gago mme morago o kgomaretse setikara sa tiro e ntle.



Leina la me ke:

TEACHER: Sign

Date











29

3.7



A re baleng

Mo moleng mongwe le mongwe, thala X mo lebokosong le le nang le  
palo e nnyane ya dilwana.





3.8


A re baleng





Tshwaya jeke e e  
dutang maswi a  
mantsinyana.



Tshwaya kopi e  
e dutang tee e  
ntsinyana.



Tshwaya lebotlolo  
le le dutang oli e  
nnyane.



Khalara mabotlolo a gore a tlale, gatlhare mme morago o  
tlogele la bofelo le le lolea.



tletse

gatlhere


lolea

TEACHER: Sign

Date

31

# Mo polaseng



Kgomaretsa  
ditikara mo  
diphatlheng tse  
di nepagetseng.



A re bueng

Lebelela ditshwantsho mme o bue gore o bona eng.

A o setse o kile wa ya kwa polaseng?

Ke maungo afe a o kgonang go a bona mo  
setshwantshong?

Ke merogo efe e o kgonang go e bona mo setshantshong?


A o jwala merogo kwa gae?

Ngwana mongwe le mongwe o dira eng?



A re direng

Dirisa ditikara go feleletsa phethene.



TEACHER: Sign

Date

4.1





A re direng

Kgomaretsa maungo le merogo mo kholomong e e nepagetseng. Bua ka ga ka moo maungo le merogo mengwe e latswegang ka teng le ka moo e utlwalang ka teng. Bua maina a yona mme opele moribo (khab/etšhe) matsogo.


Kgomaretsa  
ditikara mo  
diphatheng tse  
di nepagetseng.

### maungo



apole

namune




morara

panana



phaeneapole


piere



phoophoo


perekisi

### merogo





dinawa

khabetšhe



dinawa

sepinatšhe



tapole

dikherotse



mmidi

lephutshe






A re baleng

Bala maungo a le merogo e mme morago o gatise palo e e nepagettseng.

4.2




3




1

2



5

3




4

5



2

1




4

6



7

6



6


7

TEACHER: Sign

Date

4.3

# Temothuo



4.4



A re bueng

Lebelela setshwantsho. O bona eng?  
Batho ba dira eng?  
Ke dikumo dife tse re di bonang go tswa mo polaseng e?  
Re bona mašwi go tswa kae?  
Ke dijo dife tse dingwe tse re di bonang go tswa mo  
mašwing?  
Re bona wulu go tswa kae?  
Re bona mae go tswa kae?  
Re bona tswina go tswa kae?

TEACHER: Sign

Date






4.5



A re buiseng


Thala mola go bontsha se re se bonang go tswa mo diphologolong tse.






A re baleng

Thusa rapolasa go bala diphologolo tsa gagwe.




+




=


3




+




=




+



=



+



=



Leina la me ke:

TEACHER: Sign

Date





4.7



A re kwaleng


# g

Gatisa tlhaka ka monwana wag ago  
mme morago ka phensele.  
Simolola mo  
maronthoronthong.



Gatisa tlhaka.

# g



4.8



A re kwaleng

Tlatsa tlhaka g o bo o reetsa modumo fa o buela mafoko kwa godimo.



legano




legodimo



garawe



legotlo



mogala



legong

Kwala leina la gago mme morago o kgomaretse setikara go bontsha tiro e ntle.



Leina la me ke:


TEACHER: Sign

Date




5

## Tikologo e e itekanetseng



Kgomaretsa  
ditikara mo  
diphathlheng tse  
di nepagetseng.



A re bueng

Lebelela setshwantsho mme morago o bue ka ga botlhokwa  
jwa tikologo e e phepa.  
Bana ba dira eng go phefafatsa lepatlelo kana lebala?  
Re ka dirisa dithini le dipampiri tse dikgologolo jang?

TEACHER: Sign

Date



5.I



A re direng


Ke mefuta efe ya didirwa tse o ka di dirang ka polasetiki kgotsa pampiri kgologolo? Dirisa ditikara go bontsha ka moo o ka kgonang go tlhaola pampiri, polasetiki le galase e kgologolo go ya ka meteme kgotsa dikgamelotsa matlakala gore di dirisiwe sešwa ka teng.

Kgomaretsa  
ditikara mo  
diphathlheng tse  
di nepagetseng.


## Galase



## Pampiri



## Polasetiki




5.2




A re baleng


Khalara dikhutlotharo di le 7 mme o gatise palo.



Khalara dikwere di le 7 mme o gatise palo.



Khalara didiko kana disekele di le 7 mme o gatise palo.



Ikatise go kwala palo e 7.



TEACHER: Sign

Date




5.3




A re kwaleng




Gatisa tlhaka ka monwana wa gago.  
Simolola mo maronthoronthong.



opa



Gatisa tlhaka.



5.4




A re kwaleng

Tlatsa tlhaka O mme o reetse modumo fa o buela mafoko kwa godimo.



k o pi



p o di



t o nki



b o llo



h o k o



sek o llo

Kwala leina la gago mme morago o kgomaretse setikara sa tiro e ntle.



Leina la me ke:

TEACHER: Sign

Date






5.5



A re bueng

Lebelela ditshwantsho mme o bue gore go diragala eng mariga.  
O dira eng go nna o le bothitho mariga?  
Dijwalo di amega jang?  
Diphologolo tsona di amega jang?  
Re ja eng, re tshameka eng e bile re apara eng marig?



5.6



A re direng

Khalara setshwantsho se.  
O itse jang gore ke letsatsi la mariqa?



TEACHER: Sign

Date



5.7



A re baleng


Gatisa palo.

Morago o khalare palo e e nepagetseng ya dilwana mo moleng  
mongwe le mongwe.


1




2




3




4




5



6



7



5.8



Are baleng

Sega dikarata tse mo meleng ya maronthorontho  
mme morago o bone gore a o ka kgona go nyalanya  
setshwantsho le dipalo tse di nepagetseng.

Ela  
tlhoko gore  
dikarata tse  
di kgona go  
tlhanolega.



	<p>1</p> <p>●</p>		<p>2</p> <p>● ●</p>
	<p>3</p> <p>● ● ●</p>		<p>4</p> <p>● ● ● ●</p>
	<p>5</p> <p>● ● ● ●</p>		<p>6</p> <p>● ● ● ●</p>
	<p>7</p> <p>● ● ● ● ●</p>		<p>8</p> <p>● ● ● ● ● ●</p>



A re direng

Sega dikarata tse mo meleng e mentsho mme morago  
o nyalanye tlhaka le setshwantsho se se nepagetseng.

Ela  
tlhoko gore  
dikarata tse  
di kgonia go  
tlhanolega.

a




apole

n



noko

p



podí

m



monna

o




bolo

d



deseke

t



tapole

s




setulo

5.9




A re baleng

Thusa motlhokomedi wa diphologolo go bala diphologolo.




+




=


2




+




=




+





=




+



=



+



=




TEACHER: Sign

Date



# Mesego (tse-di-segeletsweng)



## Motshameko wa Kgakologelo:

Sega dikarata mo meleng ya maronthorontho a mantsho. Tlhakatlhakanya (šafola) dikarata mme o di pake mo godimo ga tafole o di ribegile. Jaanong ribogolola dikarata di le pedi ka nako e le nngwe. Fa di nyalana o ka nna wa di baya fa thoko. Bona gore ke mang yo o tlaa fetsang go paka dikarata tsotlhe la ntsha. Dirisa dikarata tsa gago tsa kgakologelo mme o tshameke motshameko wago thiphola (snap) le tsala ya gago.

## Dikarata tsa tatelano:

Di beye ka tatelano e e nepagetseng mme morago o tlottle kgang ya gore go diragala eng mo tatelanong nngwe le nngwe.

## Buka ya go buisa:

Sala ditaelo morago mme o bo o dira buka e ya mesego kana tse-di-segeletsweng. Tsamaya le yona kwa gae mme o e buisetse ditsala le balelapa la gago.

# TSE DI SEGETSWENG TSA ME



A re direng







Sega tsebe mo moleng o o maronthorontho mme morago o kgomaretse tsebe mo sephuthelong se se kwa morago go dira kgetsana. Tsenya tse-di-segeletsweng mo kgetsaneng e gore di se ka tsa latlhega.


KGOMARETSA FA


KGOMARETSA FA

KGOMARETSA FA

KGOMARETSA FA









Diphologolo di batla go ja  
dijwalo.

4




Ka bonako ditamati di dikgolo e  
bile di dikhibidu.

5




Re na le merogo e mentsi e re  
ka e rekisang kwa mmarakeng.

8



Re jwala peo  
Nomsa le Ati ba bereka  
letsatsi le letsatsi mo  
tshingwaneng ya merogo.

1




Ke tlaaja ja tamati ka nako ya  
dijotshegare.

6




Nomsa o nosetsa dijwalo.

3












Ka bonako re tlaa bo re na le  
ditamati go ja.


2




Mongwe le mongwe o ne a tla  
go bona tshingwana.

7







Sara o tshwanetse go nna mo bolaong. O a fisa.

4



Sara o tshwerwe ke mmokwane. O na le dipadi tse dintsi.

5



Sara o fodile. A ka nna a boela kwa sekolong. Jaanong a ka nna a tshameka le ditsala tsa gagwe.

8



**Go etela ngaka**




1




Sara o ya kwa ngakeng. Ngaka  
e re Sara o tshwanetse go nna  
kwa gae.

6



Sara o na le thempereitšara.  
O lwala thata go ka ya kwa  
sekolong.

3



Sara o lwala thata go ka ja  
sefitlholo sa gagwe.

2



Sara o nwa melemo ya gago.

7